

INFORMIRANJE KORISNIKA USLUGA U PREGOVARČKOJ FAZI	
STANDARDNI INFORMACIONI LIST	
1	
1. PODACI O DAVAOCU USLUGE:	
Sparkasse Bank dd BiH Zmaja od Bosne 7 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina ID broj: 4200128200006 Broj računa: 1990000000000023	VRSTA PONUDE: STANDARDNA PONUDA
2. OPIS GLAVNIH KARAKTERISTIKA / ZNAČAJKI KREDITNOG PROIZVODA:	
Vrsta usluge:	Prekoračenje po tekućem računu
Opis i namjena:	Prekoračenje po tekućem računu predstavlja iznos sredstava koji Banka stavlja Klijentu na raspolaganje u određenom vremenskom razdoblju. Preduslov za odobravanje prekoračenja je prijem redovnih primanja na račun u Banci. Vlastita sredstva na tekućem računu kao i sredstva odobrenog prekoračenja čine za klijenta ukupno raspoloživa sredstva na tekućem računu. Raspoloživa sredstva na tekućem računu Klijent može koristiti: podizanjem gotovine na šalterima Banke, podizanjem gotovine na bankomatima u zemlji i inostranstvu te plaćanjima putem debitne kartice u zemlji i inostranstvu. Povrat/poravnanje utrošenih sredstava dozvoljenog prekoračenja, obavlja se automatizmom, po prilivu (bezgotovinskom i gotovinskom) sredstava na tekući račun.
Ukupan iznos kredita/ odobrenog limita (u KM):	do maksimalno 10.000 KM
Oznaka da li se primjenjuje valutna klauzula i u kojoj valuti:	Nije primjenjiva valutna klauzula.
Korištenje odobrenog limita: (pod uslovom da su obezbjeđeni svi instrumenti osiguranja)	Ne kasnije od 60 dana od dana potpisa Ugovora o kreditu.
Trajanje ugovora (u godinama):	F BIH: Godinu dana uz mogućnost automatskog produženja na dodatne periode od po godinu dana (prema uslovima iz ugovora). RS: Dvije godine uz mogućnost produženja na dodatni period (prema uslovima iz ugovora).
Reprezentativni primjer i ukupan iznos koji klijent treba platiti	
Utrošena sredstva (KM)	3000
Nominalna Kamatna stopa	14,90%
Naknada za obradu kredita/prekoračenja(KM)	5
Naknada za vođenje tekućeg računa/paketa usluga (KM)	
Troškovi mjenice i ovjere dokumenata(KM)	13
Ukupan iznos koji klijent treba da plati pod gore opisanim pretpostavkama(KM)	3465
Efektivna kamatna stopa (godisnje):	16,71%
Obaveza zaključenja ugovora o sporednim uslugama:	Da -Preduslov za odobrenje prekoračenja je otvoren tekući račun u Banci
Instrumenti obezbjeđenja potraživanja:	Jedna (1) bianco mjenica koju izdaje tražitelj kredita, a potpisuju svi sudionici kreditnog odnosa, te mjenično ovlaštenje i/ili administrativna zabrana.
3. TROŠKOVI KREDITA	
Naznaka promjenljivosti kamatne stope:	FIKSNA KAMATNA STOPA
Troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije/update i isplate: (da li je trošak fiksni ili promenljiv i uslovi izmjene)	Troškovi vođenja tekućeg računa koji u momentu izdavanja ovog lista iznose KM 2,50 mjesečno, fiksno. U paketu usluga S, M, L i VIP nema naknade za vođenje tekućeg računa.
Ostali troškovi koji proizlaze iz ugovora: (ukoliko nema dodatnih troškova navesti: "Nije primjenljivo")	Mjenica - cijena koštanja je KM 5,00 (po komadu)
Obaveza korištenja usluga notara ili opštinskih organa:	Moguća je obaveza korištenja usluga notara ukoliko se ovjera saglasnosti o pljenidbi dijela primanja/plate vrši kod notara.
U slučaju kašnjenja u ispunjenju obaveza:	
Kamatna stopa primjenjiva u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza:	U FBiH: U slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza Banka, na dospelje a neizmirene obaveze, ima pravo obračunati i naplatiti uvećanu ugovornu kamatu (kamatu po dospeljeu) po stopi koja je za 6 procentnih poena, na godišnjem nivou, veća od redovne/ugovorene kamatne stope. U RS-u: U slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza Banka, na dospelje a neizmirene obaveze, ima pravo obračunati i naplatiti zakonsku zateznu kamatu. Visina zakonske zatezne kamate obračunava se u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate i ista je promjenjiva a sastoji se od stope rasta potrošačkih cijena za period za koji se računa zatezna kamata i fiksne stope od 0,05% dnevno. Stopa rasta potrošačkih cijena je promjenjivi element zakonske zatezne kamate koji ne zavisi od Banke i istu utvrđuje i objavljuje Republički Zavod za statistiku RS. Na dan izdavanja ovog informacionog lista visina zakonske zatezne kamate iznosi 18,018%
Druge naknade koje se plaćaju u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza:	Ne
4. OSTALI PRAVNI ASPEKTI:	
Pravo korisnika na odustajanje od ugovora uz uslove i način odustajanja te visina troškova u vezi odustajanja od ugovora:	- Mjenica/e izdata/e od strane korisnika kredita koju potpisuju svi sudionici kreditnog procesa, uz mjenično ovlaštenje - Ovjerena saglasnost o pljenidbi i prenosu dijela primanja za sve učesnike u kreditnom procesu Korisnici sa područja RS-a: Banka ne može korisniku staviti kreditna sredstva na raspolaganje prije isteka roka od 14 dana od dana zaključenja ugovora, osim ako korisnik izričito zahtjeva da mu se sredstva stave na raspolaganje u kraćem roku. Korisnik ima pravo odustati od ugovora u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora isključivo ako kreditna sredstva nije počeo koristiti odnosno ukoliko mu u kraćem roku, na izričit zahtjev, sredstva nisu isplaćena. O odustanku od ugovora Korisnik je dužan obavijestiti kreditora u pisanoj formi u gore navedenom roku. U slučaju odustanka korisnika od ugovora kreditor od korisnika ima pravo naplatiti obračunatu naknadu za obradu zahtjeva za izdavanje kartice.

Pravo korisnika na prijevremenu otplatu i otkaz usluge:	Korisnik može u svakom trenutku i bez naknade zahtijevati otkaz daljnjeg korištenja kredita i kartice pisanom izjavom i vraćanjem osnovne i dodatnih kartica uz otkazni rok od mjesec dana. Korisnik je obavezan da podmiri sve obaveze (utrošenu glavnici, redovnu i zateznu kamatu kao i sve naknade) nastale korištenjem kartice.
Korisnik ima pravo na obavijest o rezultatima uvida u baze podataka koji se odnose na procjenu njegove kreditne sposobnosti:	Korisnik ima pravo uvida u podatke Centralnog registra kredita koji su vezani isključivo za ličnost korisnika, ako je za pretragu Centralnog registra kredita dao pisanu saglasnost.
Pravo na besplatan primjerak nacрта ugovora	Korisnik ima pravo na besplatan primjerak nacрта ugovora, osim ukoliko Kreditor ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu.
Upozorenje u vezi sa posljedicama propuštanja izmirenja obaveza:	Pravo Kreditora da oblokira limit za dalje korištenje i proglasi cijelokupni dug dospjelim (30 dana kašnjenja); pokrene instrumente obezbjeđenja uz predhodne pisane opomene i obavijesti svim sudionicima u kreditnom procesu; pokrene odgovarajuće postupke radi naplate potraživanja (uključujući aktiviranje sredstava obezbjeđenja).
Informacija o redoslijedu i načinu izmirenja obaveza iz instrumenata obezbjeđenja:	Banka je ovlaštena naplatu svih obaveza po osnovu dospjele glavnice i kamata vršiti redoslijedom i na slijedeći način: -putem saglasnosti o zapljeni stalnih novčanih primanja Korisnika kredita i Sudužnika (ukoliko Sudužnik postoji);
Period u kojem kreditor obavezuje podaci u pregovaračkoj fazi sadržani u standardnom informacionom listu:	3 dana od datuma naznačenog na standardnom informacionom listu.
U _____ dana _____ godine Standardni informacioni list izdao/la: Standardni informacioni list preuzeo/la: (ime, prezime)	